



Phasalatso ya phitlhelelo ya bukana ya molao wa tshedimosetso

MASEPALA WA SEDIKA WA JOHN TAOLO GAETSEWE

24 Seetebosigo 2005

Karolo ya ntlha

Bukana e tla gatsiwa ka dipuo tse (English, Afrikaans, le Setswana) go sekasekwa mo mafelong a:

Mafelo a semolao a poloko jaaka a tlhalosiwa mo molaong wa “Legal deposit Act no. 54 of 1997”

- City Library Services, Bloemfontein
- Library of Parliament, Cape Town
- Natal Society Library, Pietermaritzburg
- South African Library, Cape Town
- State Library, Pretoria

Kantoro nngwe le nngwe ya lekgotla la setshaba

- 4 Federale Mynbou Street, Kuruman
- Produkte Road, Kuruman
- Kort Street, van Zylsrus
- Ga-Segonyana Local Municipality
School Street, Kuruman
- Gamagara Municipality
H van Eck Road, Kathu
- Joe Morolong Local Municipality
Churchill Village

Mafaratlhatlha a kgokagano (Web site) ya lekgotla la setshaba:

www.taologaetsewe.gov.za

Khomishine ya ditshwanelo tsa botho.

Private Bag X 2700

Houghton

2041

DITENG

1. Matseno.
2. Tebedisisho ya ditiro, ditirelo le sebopego sa makgotla a setshaba.
3. Go tsaya karolo ga setshaba mo mererong ya rona.
4. Ditharabololo tse di teng mabapi le tiragatso ya molao wa lekgotla kgotsa go sa diragadiwe ga molao wa lekgotla.
5. Maitlhomo a bukana ya molao.
6. Maikemisetsa a rona mo phitlhelelong ya tshedimosetso e re nang nayo. (Ga go patelesege.)
7. Tsamaiso ya molao wa phitlhelelo ya tshedimosetso.
8. Dintlha le dikarolwana tse di tsamaelanang le tsa direkoto tse re nang natso.
9. Direkoto tse di ka fitlhelelwang ntle le go kopa tetla ya semmuso.
10. Tsela e e tshwanetseng go latelwa fa go neelwa ka kopo ya semmuso ya go fitlhelela direkoto.
11. Kiletso ya phitlhelelo.
12. Dituelo.
13. Kopo ya phitlhelelo ya tshedimosetso ka ga lekoko la boraro.
14. Direkoto tse di sa bonweng kgotsa tse di seng teng gotlhelele.

1. Matseno

Phasalatso ya molao wa phitlhelelo ya tshedimosetso wa 2000 e tsentswe tirisong ka Mopitlwe 2001. Maikaelelo a molao o ke go diragatsa tshwanelo go ya ka molao wa naga mo phitlhelelong ya tshedimosetso e e tshwerweng ke lephata la poraefete kgotsa la bosetshaba, e e tshwanetseng go diragatswa kgotsa go sireletsa ditshwanelo dingwe le dingwe.

Khomishine ya ditshawanelo tsa botho e rwele maikarabelo a go rulaganya bukana ya tshupetso, e e tla neelanang ka dintlha tsa tiriso ya molao. Bukana tshupetso e ga jaana e gona go tswa kwa khomisineng ya ditshwanelo tsa botho. Tswee-tswee lebisa dipotso dingwe le dingwe malebana le se go:

The South African Human Rights Commission:

PAIA Unit

The Research and Documentation Department

Postal Address: Private Bag 2700
Houghton
2041

Phone: (011) 484 8300

Fax: (011) 484 0582

e-mail: PAIA@sahrc.org.za

Website: www.sahrc.org.za

Go ya ka karolwana ya 14(1) ya molao wa phasalatso ya phitlhelelo ya tshedimosetso, motlhankedi wa tshedimosetso wa makgotla otlhe a bosetshaba o tshwanetse go rulaganya bukana e e neelanang ka tshedimosetso mabapi le dintlha le dikarolwana tsa direkoto tse di tshwerweng ke makgotla ao. Bukana e, e ikaeletse go diragatsa tlhokego e.

Bukana e e neelana ka ditshupetso tsa direkoto tse re nang natso le tsela e e tshwanetseng go latelwa go fitlhelela direkoto tseo. Dikopo tsotlhe go ka fitlhelela tshedimosetso (ntle le tshedimosetso e baagi ba setseng ba e fitlheletse) di ka romelwa go motho yo o supilweng mo karolwaneng ya 7 ya bukana e, jaaka e le motlhankela wa rona yo o beilweng wa tshedimosetso.

2. Tebedisisho ya ditiro tsa makgotla a setshaba, ditirelo le sebopego sa ona.

2.1 Ditiro

Ditiro tsa puso selegae:

- a) Go neelana ka mmuso o o gololosegileng o o nang le boikarabelo go baagi ba selegae.
- b) Go netefatsa neelano ya ditirelo go baagi ka mokgwa wa leruri.
- c) Go tlhotlheletsa tswelelopele ya tirelo loago le ikonomi.
- d) Go tlhotlheletsa go nna le tikologo e phepa e bile e bolokesebile.
- e) Go tlhotlheletsa go nna le seabe ga baagi le mekgatlo ya baagi mo mererong ya puso selegae.

Pono ya masepala wa sedika wa **John Taolo Gaetsewe**

Go dira mmogo le baagi gore baagi botlhe ba sedika ba bone botshelo jo bo botoka.

Maitlhommo

Masepala wa sedika wa **John Taolo Gaetsewe**, jaaka moemedi wa semmuso wa baagi ba selegae, o kgaratlhela;

Go itlhaganedisa go tsenya tirisong lenaneo la ditlhabololo tse di kopanetsweng (IDP), le go ema nokeng bo mmasepala ba ba mo sedikeng.

2.2 Ditirelo

Tirelo	O ka fitlhelela tirelo jang
Masepala wa sedika	
Tlhotlheletso ya bojanala selegae mo tikologong ya masepala wa sedika	Ke ditirelo tsa botlhe
Tiro e e kopanetsweng: Ditsela	Ke ditirelo tsa botlhe
Motlakase	Ka go tlatsa foromo go dira kopo
Matlakalae matlwana boithusetso	Ka go tlatsa foromo go dira kopo
Metsi le kgelelo ya metsi a a leswe	Ka go tlatsa foromo go dira kopo
Tsamaiso ya matlhotlhapelo a tlhago	Ke ditirelo tsa botlhe
Itekanelo ya tlhago	Ke ditirelo tsa botlhe
Tlhokomelo ya boitekanelo	Ikwadise jaaka mmobodi
Ditsela le taolo ya metsi a morwalela	Ke ditirelo tsa botlhe
Lefelo tsamaiso la sedika	


Toala ya Dikago	Ka go tlatsa foromo ya go dira kopo
Mabitla	Ka go tlatsa foromo ya go dira kopo
Barui-potlana	Ka go ikwadisa
Matlo lehalahala	Ka go tlatsa foromo ya go dira kopo
Matlo	Ka go tlatsa foromo ya go dira kopo
Matlakala	Ka go tlatsa foromo ya go dira kopo
Kgelelo ya metsi a a leswe	Ka go tlatsa foromo ya go dira kopo
Metshameko le boitapoloso	Ke ditirelo tsa botlhe
Metsi	Ka go tlatsa foromo ya go dira kopo

2.3 Sebopego

Masepala wa **John Taolo Gaetsewe** ke masepala wa maemo a C o tihomilwe go ya ka kitsiso ya semmuso 32 ya 2000. Leina la masepala wa sedika wa Kalahari le ile la fetolwa go nna masepala wa sedika wa Kgalagadi go ya ka kitsiso ya semmuso 24 ya 2001, mme wa fetolwa gape ka ngwaga wa 2008 go nna masepala wa sedika wa **John Taolo Gaetsewe**, mongwe wa ba lwela kgololosego baba sa umakiweng thata yo o tlhologetseng ko motsing wa Maruping.

Masepala wa sedika o na le lekgotla khuduthamaga la **Rramotse** le le bopiwang ke bo masepala ba ba latelang: Ga-Segonyana, Gamagara le Moshaweng. Palo gotlhe ya balekgotla ba masepala wa sedika ke 17, mo go bone **Rramotse**, **mmusakgotla (speaker)** le balekgotla ba bangwe ba le 4 e le ba leruri mo seabakeng sa dingwaga dile tlhano.

Sebopego se ka tsela e e latelang:



3. Go tsaya karolo ga setshaba mo mererong ya rona.

Baagi ka kakaretso ba tshwanetse go tsaya karolo mo mererong ya masepala ka mokgwa o o latelang:

- Ditlhatlhelelo (Workshops)
- Dikopano tsa baagi
- Setheo sa tshedimosetso
- Molawana wa tlhaeletsano
- Makwalo Dikgang
- Kgatiso-Kgang (Printed press)
- Disaster Management Information Centre
- Seyalemoya sa motseselegae (Community Radio Station)

4. Ditharabololo tse di teng mabapi le tiragatso ya molao wa lekgotla kgotsa go sa diragadiwe ga molao wa lekgotla

Ditharabololo tse di ka fitlhelelwang ke tse di a latela:

- Boikuelo jwa selegae

Boikuelo jwa selegae bo teng go ya ka karolwana ya 75 ya molao wa phasalatso ya phitlhelelo ya tshedimosetso wa 2000. Boikuelo jwa selegae bo tshwanetse go tshwarwa jaana:

Tshwetso ka:

Motlatsa motlhankedi wa tshedimosetso

Motsamaisi wa Masepala

Rramotse - khuduthamaga

Boikuelo bo tsenelwa ke:

Motsamaisi wa Masepala

Rramotse - Khuduthamaga

Lekgotla la puso-selegae

- Makgotla

Fa boikuelo jwa selegae bo ilelwa ebile bo sa tlhole bo kgonega, mokopi kgotsa motho yo o dirang boikuelo a ka ikopanya le lekgotla la motse go ya ka karolwana 78-80 ya molao wa phasalatso ya phitlhelelo ya tshedimosetso wa 2000.

5. Maitlhomong a bukana ya molao

Tshedimosetso e e mo bukeng e ya molao e tshwanetse go tsenngwa tirisong mo ditikologong tsa masepala.

6. Maikemisetso a rona mo phitlhelelong ya tshedimosetso e re nang nayo.

Masepala wa **John Taolo Gaetsewe** o ema nokeng molao ono jaaka o beilwe.

7. Tsamaiso ya molao wa phitlhelelo ya tshedimosetso.

Motlhankedi wa rona wa tshedimosetso **Dr S.A Sebusho** o neetswe dithata tsa go netefatsa fa ditlhokego tsa molao di tsamaisiwa ntle le go tsaya matlhakore, ka maikaelelo le mokgwa o montle o mo boemong jwa masepala wa sedika wa **John Taolo Gaetsewe**.

Dikopo tsotlhe tsa phitlhelelo ya tshedimosetso di ka lebiswa go:

Contact person:

Dr S.A Sebusho

Postal address:

P O Box 1480, Kuruman

Physical address: 4 Federale Mynbou Street, Kuruman
Phone number: 053-712 8731
Fax number: 053-712 2502
e-mail address: info@taologaetsewe.gov.za

kgotsa

Contact person: Mr G A van der Westhuizen
Postal address: P O Box 1480, Kuruman
Physical address: 4 Federale Mynbou Street, Kuruman
Phone number: 053-712 1001
Fax number: 053-712 2502
e-mail address: info@taologaetsewe.gov.za

kgotsa

Contact person: **Mr L. C Modise**
Postal address: P O Box 1480, Kuruman
Physical address: 4 Federale Mynbou Street, Kuruman
Phone number: 053-712 8700
Fax number: 053-712 2502
e-mail address: info@taologatsewe.gov.za

8. Dintlha le dikarolwana tse di tsamaelanang le tsa direkoto tse re nang natso.

Direkoto tsa rona di bonwa ka mekgwa e e farologaneng go tsenyeletsa mafaratlhatlha (electronic) (mogala, Radio, TV, Fax) le pampiri. Go ya ka molao wa phasalatso ya phitlhelelo ya tshedimosetso, phitlhelelo go tshwanetse go fanwa ka yona go sa kgathalesege mokgwa wa tlhaeletsano (Puo)

Go nolofatsa tshupo ya direkoto tse re nang natso, re di kgaogantse go ya ka dikarolwana. Lenaane le le latelang le supa mokgwa o tshedimosetso e arogantsweng ka dikarolwana ka gone.

Dintlha	Dikarolwana
Matlotlo	Boruni jwa dibuka tsa tiriso ya madi
	Direkoto tsa lekgetho (Madirelo le badiri)
	Rejisetara ya dithoto
	Tlhaeletsano ka kakaretso
	Direkoto tsa botsamaisa
	Lenaane la tiriso ya madi le dituelo
	Tshedimosetso malebana le tiriso ya madi
	Tshedimosetso ya ditheko le bobeeletsi jwa ona
	Direkoto tsa boleng
	Direkoto tsa polokelo
	Ditumalano tsa merero ya tsa madi
	Ditumalano le badirisi

	Rejisetara ya dipeeletso
Tsamaiso	Metsotso ya dikopano tsa balekgotla le komiti
	Polane e akaretsang tseweletsopele (IDP)
	Tlhaeletsano ka kakaretso
	Tseweletsopele ya ekonomi ya selegae (LED)
	Maano a LED
	PMS
	Melawana
	Rejisetara ya ditendara
	Polane ya tseweletsopele ya bojanala
	Rejisetara ya mabitla
	Rejisetara ya difaele
Badiri	Direkoto tsa badiri
	Tumalano ya go thapiwa
	Ditshupetso, melawana le ditsela tsa go dira ga badiri
	Direkoto tsa thuso ya kalafi tsa badiri
	Direkoto tsa katiso
	Direkoto tsa tekatekano ya badiri
	Direkoto tsa penshene
	Direkoto tsa dipoelo tsa tiro
	Direkoto tsa kamano ya tiro
	Direkoto tsa semolao
	Tlhaloso ya tiro
	Polane ya tlhabololo ya kitso
Tshedimosetso ya setegenike	Melawana le tsamaiso
	Dibukana tsa badirisi
	Rejisetara ya dithoto e e tsamaisanang le didiriswa tsa tshedimosetso ya setegenike
Dithoto tsotlhe ka kakaretso	Tshedimosetso malebana le dipalopalo tsa dithoto
	Tshedimosetso malebana le dithulaganyo tsa thomelo ya dithoto
	Tshedimosetso malebane le tlaleletso ya dithoto
	Rejisetara ya dithoto
	Tshedimosetso ya ditlhatlhelelo
	Rejisetara ya dipalangwa
Matlo	Ditumalano tsa matlo
	Lenaane la go leta
	Mokgwa wa go aba
	Dinomore tsa mafelo a tulo

	Diforomo tsa do dira kopo
Polane ya toropo	Dithulaganyo tsa paakanyo
	Dithulaganyo tsa toropo
	Metsotso ya ditheetso
	Rejisetara ya dipapatso
	Tumalano ya tiriso
	Dipolane tsa kago
Tsamaiso ya ditiragalo tse di tsenyang matshelo mo kotsing	Rejisetara ya dipolase
	Tlhaeletsano ya seyalemoya
	Polane ya ditiragalo tse di tsenyang matshelo mo kotsing
	Lenaane la baithaopi
	Rejisetara ya dilo tse di tukang bonolo
Tsamaiso ya tlhago	Disampole tsa metsi le diso
	Rejisetara ya mafelo a diso
	Lenaane la tsamaiso ya tlhago
	Polane ya go tsamaisa dilatlhwa

9. Direkoto tse di ka fitlhelwang ntle le go kopa tetla ya semmuso.

Direkoto dingwe di ka fitlhelwa ntle le kopo ya semmuso (go lebisitswe go karolwana ya lesome ya tokomane e), go akaretsa:

- Lenaane la dikoloto
- Polane ya thulaganyo ya toropo
- Lekwalo-dikgang
- Makwalo kitsiso

Direkoto tse di ka fitlhelwa ka mokgwa o o latelang:

e-mail

Fax

Lekwalo

Re tshwanetse ra netefatsa gore direkoto dingwe di teng ka ntlha ya melawana e e latelang:

- National Archive of South African Act, No. 43 of 1996;
- The Occupational Health and Safety Act No. 85 of 1993;
- The Value-Added Tax Act No. 89 of 1991;
- Income Tax Act No. 58 of 1962;
- Basic Conditions of Employment Act No. 75 of 1997;
- Employment Equity Act No. 55 of 1998;
- Labour Relations Act No. 66 of 1995;
- The Medical Schemes Act No. 131 of 1998;
- The Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act No. 130 of 1993;

- The National Health Act No. 61 of 2003;
- Northern Cape Development and Planning Act No. 7 of 1998;
- South African Revenue Service Act No. 34 of 1997;
- Environmental Conservation Act No. 107 of 1998;
- Division of Revenue Act No 1 of 2005;
- Statistic Act ,No 6 of 1999;
- Regional Services Council Act, No 109 of 1985;
- Local Government: Municipal Demarcation Act, No 27 of 1998;
- Local Government: Municipal Structures Act, No 117 of 1998;
- Local Government: Municipal Systems Act, No 32 of 2000;
- National Water Act, No 36 of 1998;
- Electricity Act, No 41 of 1987;
- The Constitution of the Republic of South Africa No 108 of 1996;
- Local Government: Municipal Finance Management Act No. 56 of 2003.

Kitsiso ya direkoto tse di ka fitlhelelwa kwa ntle ga kopo, le direkoto tse di ka fitlhelelwang go ya ka molao o o umakilweng fa godimo, e tshwanetse go romelwa kwa go tona ya lefapha la bosiamise gangwe mo ngwageng. Tsenyeletsa kitsiso e e maleba jaaka e phasaladitswe ke puso.

10. Tsela e e tshwanetseng go latelwa fa go neelwa ka kopo ya semmuso ya go fitlhelela rekoto.

Kopo ya phitlhelelo ya rekoto e e sa weleng mo dikarolwaneng tse di supilweng mo karolong (section) 9 ya bukana e, e tshwanetse go kopiwa semmuso, e ka nna ka lokwalo, e-mail kgotsa fax.

Kopo e tshwanetse go dirwa ka mokgwa wa go tlatsa foromo ya A ya mametlelelo ya B jaaka e supilwe mo kitsisong ya puso nomoro ya 187, molawana wa 6 o tseweng tirisong fa kgwedi e tlholalimalatsi a le some le botlhano(15) 2002 Foromo ya kopo e ka bonwa mo dikantorong tsa rona. Madi a tuelo a tshwanetse go tsamaya le foromo. (Leba karolo 12 go bona dintlha ka botlalo mabapi le dituelo)

Fa mokopi wa phitlhelelo ya rekoto a tlhoka thuso mo go tlatseng foromo ya phitlhelelo o thusiwa ke motlhankedi yo o supilweng kwantle ga go duela sepe.

Motlhankedi wa rona wa tshedimosetso o tla tsibogela kopo ya phitlhelelo ka mokgwa o o batlagalang mo sebakeng sa malatsi a le some amararo (30 days) morago ga go amogela kopo, go tla tlhalosiwa fa kopo ya gago ya phitlhelelo e amogetswe kgotsa e sa amogelwa.

Fa phitlhelelo ya rekoto / tshedimosetso e neetswe, tsibogo ya rona e tla tsenyeletsa:

- Tshupo ya tuelo ya madi a phitlhelelo a a tshwanetseng go duelwa fa phitlhelelo e neetswe.
- Tshupo ya mokgwa o phitlhelelo e tla neelwang ka ona
- Kitsiso ya go ka neela ka boikuelo jwa selegae kgotsa kopo kwa kgotlha-tshekelo kgatlhanong le tuelo ya phitlhelelo kgotsa mokgwa wa

phitlhelelo, go akaretsa tshedimosetso ya mokgwa le nako ya go dira kopo kgotsa boikuelo jwa selegae.

Fa phitlhelelo ya rekoto/ tshedimosetso e ilediwa kgotsa e ganediwa, tsibogo ya rona e tla tsenyeletsa:

- Mabaka a a utlwalang a kiletso
- Kitsiso ya mokopi go dira boikuelo jwa selegae kgotsa kopo ya kgotlatshekelo kgatlhanong le go ilediwa, go tsenyeletsa nako ya go dira boikuelo jwa selegae kgotsa kopo ya kgotla tshekelo. Mokgwa wa go bona dintlha tsotlhe, tswee-tswee leba kgaolo 1 le 2 ya karolo 4 ya molao wa phasalatso ya tshedimosetso.

Fa gongwe kopo ya gago ya phitlhelelo ya tshedimosetso e neetswe o tla kgona go fitlhelela direkoto tse o di kopileng ka bonako fa madi a kopo a duetswe.

Phitlhelelo ya rekoto e tla neelwa fa go latetswe tsela e e latelang:

- Fa mokopi a tsamaelana le ditlhokego tsa molao wa go dira kopo
- Phitlhelelo ya rekoto e sa ganediwe go ya ka mabaka mangwe le mangwe jaaka go kailwe mo kgaolong 4 ya karolo ya bodedi ya molao.

11. Kiletso ya phitlhelelo

Phitlhelelo e tshwanetse go ilediwa ka mabaka a a latelang:

- Tshireletso ya tshedimosetso ya kgwebo e re e tshwereng ka ga lekoko la boraro (sekai: diphiri tsa kgwebo, ditshete, tshedimosetso ya setegeniki e e tla senyang dikgatlegelo tsa kgwebo tsa lekoko la boraro.)
- Neelano ya direkoto (tse di akaretsang diphiri tsa kgwebo, madi, saense kgotsa tshedimosetso ya setegeniki) e ka kgoreletsa dikgatlegelo tsa ditshete, kgwebisano le lekoko la boraro.
- Neeletsano mo sephiring ya tshedimosetso ka ga lekoko la boraro, e tla baya lekoko la boraro mo maemong a a seng mantle mo ditumalanong, ditherisanong kgotsa dikgaisanong tsa kgwebo.
- Fa neelano e ka senya botshepegi magareng ga lekoko la boraro le mophasalatsi wa tshedimosetso.
- Fa neelano e ka senya tshireletsego kgotsa ya tsenya botshelo mo kotsing.
- Fa phitlhelelo ya rekoto e ilediwa go ya ka karolo ya 60 (14) ya Criminal Procedure Act no 51 wa 1977.
- Rekoto e neetswe tetla ya go sa gololwe semolao kwantle ga fa tetla eo e phimotswe
- Direkoto tse di nang le tshedimosetso ka ga dipatlisiso tse di dirilweng kgotsa tse di tla dirwang boemong jwa lekoko la boraro e tla ntsha masaikategang a lekoko la boraro, motho yo o tla bong a tsweletsa dipatlisiso boemong jwa lekoko la boraro kgotsa ka ga se se batlisisiwang o tla le baya mo maemong a a seng mantle

Phitlhelelo e ka ilediwa mo mabakeng a a latelang:

- Fa rekoto e tsenyeleditse tshedimosetso e e neetsweng mo sephiring ke lekoko la boraro e bile kitsiso e ka kgoreletsa neelano ya mofuta oo wa tshedimosetso mo nakong e e tlang, kgotsa tshedimosetso go tswa go motswedi oo e bile e le mo kगतlegelong ya setshaba gore mofuta oo wa tshedimosetso o tswelele go neelanwa
- Fa neelano e ka kgoreletsa pabalesego ya kago, sebopego kgotsa mofuta wa dipalangwa kgotsa thoto nngwe le nngwe.
- Fa rekoto e tsentse mekgwa, tsela botegeniki jwa thibelo ya go tshwarwa dipatlisiso tsa kgoreletso kgotsa go ka kgoreletsa tiriso ya molao, kgotsa katlholo ya batlolamolao
- Fa neelano e ka kgoreletsa dikgatlego tsa ikonomi kgotsa maemo a ditshetele a naga, kgotsa bokgoni jwa puso mo go tsamaiseng ikonomi ya naga.
- Fa direkoto di tshwere tshedimosetso ya ditshetele, kgwebo, saense, le setegeniki tse di tla kgoreletsang dikgatlegelo tsa ditshetele le kgwebo tsa lekgotla la setshaba
- Neelano e ka baya lekgotla la bosetshaba mo maemong a a seng mantle mo dipuisanong, ditumalanong kgotsa ya kgoreletsa dikgaisano mo kgwebong.
- Fa rekoto e le lenaane la khomputara.
- Direkoto tse di nang le tshedimosetso ka ga dipatlisiso tse di dirilweng kgotsa tse di tlang go dirwa mo boemong jwa lekgotla la bosetshaba e bile tshedimoso e ka baya lekgotla la bosetshaba mo pepeneneng, motho yo o tla bong a dira dipatlisiso mo boemong jwa lekgotla la bosetshaba, kgotsa e baya thitokgang ya dipatlisiso mo mosing
- Fa direkoto di tshwere ntlha, kgakololo, pego, kgotsa kgakololo e e bonweng kgotsa e dirilweng, dibuka tsa mogakolodi, ditherisano kgotsa ditshwaelo tse di neetsweng (go akaretsa le metsotso ya kopano) ka maitlhommo a go tsaya tshwetso kgotsa go dira molawana kgotsa fa neelano e ka baya ditshwaelo mo mosing.
- Neelano e ka kgoreletsa diteko, ditlhatlhobo kgotsa boruni kgotsa mokgwa o o dirisiwang ke lekgotla
- Direkoto di tsenyeletsa tshekatsheko ya sediriswa ebile neelano e ka senya tshepiso go motho yo o neelaneng ka yona malebana le go itsege kgotsa go itsege ga sediriswa
- Direkoto di tshwere tiro kgotsa didiriswa tsa nakwana
- Fa kopo e sa tiisa, kgotsa fa tiro e e kopiwang e ka baya didiriswa tsa lekgotla la bosetshaba mo maemong a a sa itumediseng

Phitlhelole e ka se ganediwe mo mabakeng a a latelang:

- Fa tshedimosetso e setse e neetswe
- Fa rekoto e le bogolo jwa go feta dingwaga di le 20
- Ka ga lekoko la boraro, le le dumalaneng le neelano
- Ka ga go tlhatlhabiwa ga kuno kgotsa tikologo mme go ka baya tikologo kgotsa matshelo a batho mo kotsing
- Fa direkoto di tsenyeletsa karolwana ya 34(1), 36(1), 37(1)(a) kgotsa (b), 38(a) kgotsa (b), 40, 41(1)(a) kgotsa (b), 42(1) kgotsa (3), 43(1) kgotsa (2), 44 (1) kgotsa (2) kgotsa 45 ya molao e ka tlhagisa go sa latelwe ga molao, e tsenya matshelo le tikologo mo kotsing e kgolo, mme neelano e

feta kotsi e e bonelwang pele mo karolwaneng nngwe le nngwe fa e neelwa.

12. Dituelo

Tuelo e e kailweng e supilwe go ya ka melawana e e tsamaisanang le molao wa phasalatso ya phitlhelelo ya tshedimosetso. Go mekgwa e mebedi ya dituelo tse di supilweng mabapi le molao wa phasalatso ya phitlhelelo ya tshedimosetso. Tuelo ya kopo e e sa busediweng mokopi (ga jaana ke R35,00 e e sa tsenyeletseng lekgetho / VAT) e duelwa fa o dira kopo ya phitlhelelo ya rekoto (kwa ntle ga fa kopo e le ya mokopi ka sebele mo e leng gore ga go duelwe). Tuelo e tshwanetse go dirwa pele ga direkoto di ka neelwa. Tuelo e beilwe go ya ka karolo ya II ya mametlelelo ya A jaaka e bonwa mo kitsisong ya puso ya 187 molao wa II o tse tsweng tirisong fa kgwedi e tlhola malatsi ale some le botlhano(15) 2002.

13. Kopo ya phitlhelelo ya tshedimosetso ka ga lekoko la boraro

Fa o kopa phitlhelelo ya rekoto ya lekoko la boraro, re tshwanela ke go ikgolaganya le lekoko leo la boraro go ba itsise ka kopo le go ba naya tshono ya go araba, ba ka dumela, mme fa ba gana ba tshwanela ke go neelana ka mabaka.

Fa lekoko la boraro le dumalana gore o neelwe rekoto ya bona, o tla e neelwa. O ka ipelaetsa kगतलhanong le go sa dumele ga lekoko la boraro go motlhankedi wa tshedimosetso. Tswee- tswee lebelela karolo ya bone (4) ya molao wa phasalatso ya phitlhelelo ya tshedimosetso go ka bona tsela ya go ka ipelaetsa

14. Direkoto tse di sa bonweng kgotsa tse di seng teng gotlhelele.

Fa re lebelela rekoto mme re dumela gore ga e teng kgotsa ga e bonwe, re tla go itsise ka kitsiso e e dirilweng ka fa tlase ga maikano kgotsa ra go netefaletsa gore ga re kgone go bona rekoto eo ka fa re sa e fitlhelele. Re tla go neela diteng tsa mokgwa le tsela e e latetsweng go leka go go bonela rekoto eo, fa mo nakong e e latelang rekoto eo e bonwe re tla go neela yone fa fela thebolo ya rekoto eo e sa ilelwa go ya ka kgaolo ya 4 ya karolo 2 ya molao wa phasalatso ya phitlhelelo ya tshedimosetso.